



Khumbul'ekhaya

EMISA • NKA MOHATO • TLALEHA



MINERALS COUNCIL
SOUTH AFRICA

Bophelo mmeleng bo boetse bo ama ho phela **hantle kelellong**



Hopola - Ho LOKILE
hore o ikutlwe o
hloname, o kwatile,
o halefile kapa o
tshwenyehile -
buisana le motho
e mong eo o mo
tshepang le ho
fumana thuso

**E ba le seabo tlhahlobong ya ho
bona hore o phela hantle kelellong**

**Fumana tshehetso mabapi le
hore o phela hantle kelellong**
- ha ho hlokahale hore o lwantshe sena o le

MASOISE
Health Programme



Bontsha tshehetso ya hao ho Facebook le Twitter:

#Safety&HealthFirst #Khumbul'Ekhaya #RememberHome